

l19_yellow_6

(TMXP91cSg5G9WQupjb7C4QAG7F5wPb3CPqs)

October 27, 2020

Let $l1_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_waybel_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_yellow_6 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $g1_waybel_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1_orders_2 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1_waybel_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $l1_orders_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_yellow_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_yellow_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v6_waybel_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2_partfun1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.(l1_struct_0 X0) \Rightarrow (\forall X1.(l1_waybel_0 X1 X0) \Rightarrow (m1_yellow_6 X1 X0 X1)) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1_orders_2 X0) \Rightarrow ((v4_yellow_0 X0 X0) \wedge (m1_yellow_0 X0 X0)) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. \forall X2. \forall X3. ((l1_struct_0 X0) \wedge \\ & ((m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X1 X1))) \wedge ((v1_funct_1 \\ & X3) \wedge ((v1_funct_2 X3 X1 (u1_struct_0 X0)) \wedge (m1_subset_1 X3 (k1_zfmisc_1 \\ & (k2_zfmisc_1 X1 (u1_struct_0 X0))))))) \Rightarrow (\forall X4. \forall X5. \\ & \forall X6. \forall X7. (g1_waybel_0 X0 X1 X2 X3 = g1_waybel_0 X4 X5 \\ & X6 X7) \Rightarrow ((X0 = X4) \wedge ((X1 = X5) \wedge ((X2 = X6) \wedge (X3 = X7)))))) \end{aligned} \quad (3)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. ((l1_struct_0 X0) \wedge (l1_waybel_0 X1 X0)) \Rightarrow \\ & ((v1_funct_1 (u1_waybel_0 X0 X1)) \wedge ((v1_funct_2 (u1_waybel_0 \\ & X0 X1) (u1_struct_0 X1) (u1_struct_0 X0)) \wedge (m1_subset_1 (u1_waybel_0 \\ & X0 X1) (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 (u1_struct_0 X1) (u1_struct_0 \\ & X0)))))) \end{aligned} \quad (4)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1_orders_2 X0) \Rightarrow (m1_subset_1 (u1_orders_2 X0) (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0) (u1_struct_0 X0)))) \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1_struct_0 X0) \Rightarrow (\forall X1.(l1_waybel_0 X1 X0) \Rightarrow (l1_orders_2 X1)) \quad (6)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.\forall X1.\forall X2.\forall X3.((l1_struct_0 X0) \wedge \\ & ((m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X1 X1))) \wedge ((v1_funct_1 \\ & X3) \wedge ((v1_funct_2 X3 X1 (u1_struct_0 X0)) \wedge (m1_subset_1 X3 (k1_zfmisc_1 \\ & (k2_zfmisc_1 X1 (u1_struct_0 X0))))))) \Rightarrow ((v6_waybel_0 (g1_waybel_0 \\ & X0 X1 X2 X3) X0) \wedge (l1_waybel_0 (g1_waybel_0 X0 X1 X2 X3) X0)) \end{aligned} \quad (7)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.(l1_struct_0 X0) \Rightarrow (\forall X1.(l1_waybel_0 X1 X0) \Rightarrow \\ & (\forall X2.(l1_waybel_0 X2 X0) \Rightarrow ((m1_yellow_6 X2 X0 X1) \Leftrightarrow ((m1_yellow_0 \\ & X2 X1) \wedge (u1_waybel_0 X0 X2 = k2_partfun1 (u1_struct_0 X1) (u1_struct_0 \\ & X0) (u1_waybel_0 X0 X1) (u1_struct_0 X2)))))) \end{aligned} \quad (8)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.(l1_orders_2 X0) \Rightarrow (\forall X1.(l1_orders_2 X1) \Rightarrow ((\\ & m1_yellow_0 X1 X0) \Leftrightarrow ((r1_tarski (u1_struct_0 X1) (u1_struct_0 \\ & X0)) \wedge (r1_tarski (u1_orders_2 X1) (u1_orders_2 X0)))))) \end{aligned} \quad (9)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.\forall X1.((l1_struct_0 X0) \wedge (l1_waybel_0 X1 X0)) \Rightarrow \\ & ((v6_waybel_0 X1 X0) \Rightarrow (X1 = g1_waybel_0 X0 (u1_struct_0 X1) (u1_orders_2 \\ & X1) (u1_waybel_0 X0 X1))) \end{aligned} \quad (10)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.(l1_struct_0 X0) \Rightarrow (\forall X1.(l1_waybel_0 X1 X0) \Rightarrow \\ & (m1_yellow_6 (g1_waybel_0 X0 (u1_struct_0 X1) (u1_orders_2 X1) \\ & (u1_waybel_0 X0 X1)) X0 X1)) \end{aligned}$$